



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj
Br.06/4 - 26
Bijelo Polje, 09.04.2014.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu D.O.O. "VELETEX" iz Podgorice za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju poslovnog objekta i izgradnju nadstrešnice na lokaciji - dijelu urbanističke parcele UP 17, koju čini dio katastarske parcele br. 825/2 KO Bijelo Polje, u ulici Volođinoj, u Bijelom Polju, shodno Odluci o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG" – opštinski propisi ", br.15/11), a na osnovu čl.62 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11 40/11, 35/13) i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja "Ciglana" ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi, br.25/11)

i z d a j e

URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za rekonstrukciju poslovnog objekta i izgradnju nadstrešnice na lokaciji - dijelu urbanističke parcele UP 17, površine 1693 m², koju čini dio katastarske parcele br.825/2 KO Bijelo Polje, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja "Ciglana".

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati građevinska dozvola su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Urbanistička parcela

Koordinate tačaka parcelacije urbanističke parcele Tačke parcelacije	x	Y
107	7397681.92	4766249.86
108	7397646.65	4766236.65
109	7397654.14	4766221.89
117	7397665.86	4766191.35

118	7397690.31	4766198.79
119	7397694.02	4766199.61
120	7397698.83	4766202.01

Granica dijela urbanističke parcele u odnosu na čiju površinu se računaju parametri prema planiranoj ulici br.6 poklapa se sa granicom katastarske parcele br.825/2 KO Bijelo Polje.

III Postojeće stanje

Poslovni objekat koji se rekonstruiše upisan je u listu nepokretnosti – izvod 3809 br.105-956-1-2973/2014 od 02.04.2014. kao poslovne zgrade u privredi br.1, bruto površine osnove prizemlja 477m², spratnosti prizemlje (P+0).

IV Planirano stanje

1. Namjena površina

Shodno planiranoj namjeni površina urbanistička parcela UP17, nalazi se u zoni planiranih površina za centralne djelatnosti, a shodno smjernicama za sprovođenje planskog dokumenta pripada tipu CD1.

U okviru ovog tipa mogu se organizovati ugostiteljski objekti, trgovački (tržni) centri, izložbeni centri, poslovne zgrade i objekti uprave, privredni objekti, skladišta, stovarišta koja ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni, komunalno servisni objekti javnih preduzeće i privrednih društava koji služe potrebama područja, kao i drugi sadržaji sličnog karaktera.

2. Urbanistički parametri

Površina dijela urbanističke UP17 (u odnosu na koju se računaju parametri) iznosi 1693 m².

Maksimalni indeks zauzetosti 0,7.

Maksimalna spratnost objekata može biti do P+2 (odnosno tri nadzemne etaže) uz mogućnost izgradnje podrumске ili suterenske etaže. U skladu sa djelatnošću moguća je i preraspodjela etaža u okviru zadate.

Svi postojeći objekti mogu se kao takvi zadržati i ukoliko prostorne mogućnosti dozvoljavaju proširiti s tim da površina pod objektom bude maksimalno 70% opredjeljene parcele uz uslov da se obezbjedi potrebna manipulativna površina u skladu sa djelatnostima koje se obavljaju kao i parkiranje i odnos prema susjednoj parceli.

Svi postojeći objekti mogu se rekonstruisati u okviru postojećih gabarita. Takođe postojeći objekti mogu pretrpjeti i totalnu rekonstrukciju odnosno porušiti i graditi novi objekat pri čemu važe uslovi za nove objekte.

3. Regulacija

Regulacione linije poklapaju se sa granicama urbanističke parcele UP 17.

Građevinska linija je utvrđena u odnosu na regulacionu liniju. Građevinska linija je na rastojanju 5,0 m od regulacione linije shodno izvodu iz grafičkog priloga Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja "Ciglane" – Plan parcelacije, regulacije i UTU koji je sastavni dio ovih uslova.

Objekti se postavljaju na ili iza građevinske linije i na min 2m od susjedne parcele. Ukoliko se podzemne etaže koriste za parkiranje podzemnu etažu je u tom slučaju moguće proširiti na 1 m od susjedne parcele i to u cilju obezbjeđenja većeg broja parking mjesta.

4. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnog objekta uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom trajnih i kvalitetnih materijala kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi, dvovodni, četvorovodni ili kombinovani. Krovni pokrivač je crijep, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

Poslovni prostor enterijerski mora biti odrađen u skladu sa objektom u kome se nalazi. Izlozi treba da su u skladu sa susjednim izlozima i u skladu sa arhitekturom konkretnog objekta. Komercijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou.

5. Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Investitor je obavezan da obezbjedi nesmetan pristup objektu i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11 i 40/11, 35/13).

6. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd. Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

7. Uslovi za aseizmičko projektovanje

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

8. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).

9. Mjere zaštite na radu

Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.

10. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji u razmjeri 1:200.

ZOP- Zelenilo poslovnih objekata

Ova kategorija treba da artikuliše i oplemeni prostor, da naglasi arhitekturu objekta, prema položaju i okolnim namjenama moguće je napraviti zelenu traku u formi drvoreda ili postavljanjem grupnih aranžmana od lišćara i četinara, takođe cvjetni aranžmani tipa perenjaka vrlo su efektni za male prostora, ulaze u objekte i sl.

Što se tiče florističkog sastava preporuka je da budu autohtone vrste, kao i sve vrste koje su se do sada dobro pokazale u datim uslovima, vodeći pri tom računa o namjeni koju zelenilo treba da prati, odnosno njegovoj funkciji. Treba da budu zastupljeni lišćari i četinari iz pripadajuće asocijacije, što znači crni i bijeli bor, smrča, grab, cer, bukva i druge vrste adaptirane na predmetno stanište.

11. Saobraćaj

Objekat se priključuje na ulicu Volođinu u skladu sa grafičkim prilogom Plan saobraćaja iz Izmjena i dopuna DUP-a naselja "Ciglana" koji je sastavni dio ovih uslova.

Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele, parking mjestima dimenzija 2,5/5,0m, po normativu 1PM za svakih 70 m² poslovnog prostora.

12. Elektroenergetski uslovi – uslovi priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu

Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)

-Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

Shodno aktu Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj 05-5178/1 od 30.11.2011. godine u postupku izdavanja urbanističko – tehničkih uslova nije potrebno pribavljati posebne uslove za izradu tehničke dokumentacije od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić FC Distribucija, već je neophodno da se u urbanističko – tehničkim uslovima propiše obaveza poštovanja Tehničkih preporuka EPCG za priključke objekata potrošača na niskonaponsku mrežu.

Glavni projekat treba da sadrži, između ostalog, i razradu priključaka objekata na odgovarajuću saobraćajnu i drugu infrastrukturu shodno članu 80 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.

13. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu izdati od strane JP Vodovod "Bistrica" su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

14. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata

- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijala, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije

Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Sastavni dio ovih uslova su grafički prilozi iz Izmjena i dopuna DUP-a za naselje "Ciglana".

Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađen u deset primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

OBRADILA

Aleksandra Bošković

A. Bošković

SEKRETAR

Milanko Minić



Milanko Minić

BIJELO POLJE

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE
Broj: 105-956-1-2973/2014
Datum: 02.04.2014
KO: BIJELO POLJE

Broj	Datum	Org. sad.
531	04.04.2014	06/4

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" br. 29/07 i "Sl.list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu

OPŠTINE B. POLJE BR.. 06/4-26/1

iz ,

izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI - IZVOD 3809

Podaci o parcelama								
Broj parcele	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa Broj upisa	Potes ili ulica i kućni br.	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. Klasa	Površina	Prihod
825	2	11	17.03.2014	VOLODJINA	Zemljište uz privrednu zgradu KUPOVINA		1311	0.00
	1	81	12934	VOLODJINA	Poslovne zgrade u privredi KUPOVINA		477	0.00
		11	17.03.2014				1788	0.00
		81	12934					

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj ID Broj	Naziv vlasnika ili naziv nosioca prava Adresa, mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002002800	DRŽAVNA SVOJINA UL.SLOBODE	Svojina	1 / 1
0000002395673	DOO VELETEX PODGORICA CIJEVNA B.B.	Korišćenje	1 / 1

Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta						
Broj parcele Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost - Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava, JMBG Adresa, Mesto	
825 2	1	Poslovne zgrade u privredi KUPOVINA 3	984	P 477	Svojina DOO VELETEX PODGORICA CIJEVNA B.B.	1 / 1 0000002395673

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



 Načelnik
[Signature]
 Medojević Vera, dipl prav




КОПИЈА ПЛАНА

Размјера 1: 1000

Подручна јединица Бјело Поље

Кат. општине Бјело Поље

Власник-корисник Државна својина - својина 1/1
Д.О.О Велемех Јодгорлица - коришћење 1/1




Редни број списка катастарских такса

ЈТН.	Број парцеле	Култура	Класа	Потес - звано мјесто	Површина			Кат. приход	
					ha	ar	m ²	Еуро	ц.
3809	825/2	зграда у приградној земљишту уз приградну зграду		Вољачина -II-		4	77		
				чкучино:		13	11		
						17	88		

Да је ова копија вјерна оригиналу према последњем стању у катастру:

03.04 2014 год.

Тврди и овјерава
Скоковић



LEGENDA:

POVRŠINE ZA STANOVANJE



Površine za stanovanje srednje gustine



Površine za stanovanje veće gustine



Površine za centralne delatnosti

POVRŠINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



Površine elektroenergetske infrastrukture



Površine grejne podstanice



Površine za pejzažno uređenje

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE



Drumski saobraćaj



UP 1 Oznaka urbanističke parcele
P=659m² Površina urbanističke parcele



granica izmena i dopuna DUP-a

SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANSKOG DOKUMENTA

R 1:1000

list br.4



Opština Bijelo Polje



URBANPROJEKT - PREDUZEĆE ZA KONSALTING,
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE
ODLUKA O DONOŠENJU
IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
NASELJA CIGLANE
BR.02-2205 OD 28.07.2011.godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
REFIK BOJAD@

Investitor:

Obradivač:

Odgovorni planer:
Zorica Sretenović, dipl.ing.arh.


Planer:
Ivana Čajić, dipl.p.planer

Saradnik:
Miloš Panteleić, dipl.ing.arh.

Direktor:
Andreja Andrić, dipl.ing.grad.


jul 2011.





CD
UP2
P=39034m2

- POVRŠINE ZA STANOVANJE SREDNJE GUSTINE**
- Porođično stanovanje
 - Višeporođično stanovanje
- POVRŠINE ZA STANOVANJE VEĆE GUSTINE**
- Tip VS1
 - Tip VS2
- POVRŠINE ZA CENTRALNE DELATNOSTI**
- Tip CD1
 - Tip CD2
- POVRŠINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
- Površine elektroenergetске infrastrukture
 - Površine grejне podstаницe
- POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE**
- ZELENILO JAVNE NAMENE
 - Skver
 - Zelenilo uz saobraćajnicu
 - ŠUMSKE POVRŠINE
 - Zaštitne šume
- DRUMSKI SAOBRAĆAJ**
- Ulica u naselju (kolovoz, trotuari i parkinzi)
 - Kolsko-pešačke površine
- PARCELACIJA**
- GL1 - Građevinska linija
 - RL - Regulatorna linija
 - 0 - Granica urbanističke parcele koja se zadržava
 - 0 - Novoplanirana granica urbanističke parcele
 - UP 1 - Granica urbanističke parcele koja se ukida
 - P-650m2 - Oznaka urbanističke parcele
 - P-650m2 - Površina urbanističke parcele





LEGENDA:

- Površine za pejzažno uređenje
- DRUMSKI SAOBRAĆAJ
- Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)
- Kolsko-pešačke površine
- PARCELACIJA**
- Gradevinska linija
- Regulatorna linija
- Granica urbanističke parcele koja se zadržava
- Novoplanirana granica urbanističke parcele
- Granica urbanističke parcele koja se ukida
- Oznaka urbanističke parcele
- Površina urbanističke parcele

granica izmena i dopuna DUP-a

**PLAN PARCELACIJE,
REGULACIJE I UTU**

R 1:1000 list br.3

Investitor: Opština Bijelo Polje

Obradivac: **AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING**


Odgovorni inženjer: Zorica Strelanović, dipl.ing.arh.

Planer: Čajčić, dipl.p.planer

Saradnik: Miroslav Parnetić, dipl.ing.arh.

**SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE
ODLUKA O DOKOČIENJU
IZMENA I DOPUNA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
NASELJA ČIGLANE
BR.02-2205 OD 28.07.2011.godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
PPŠIK Anđelina**







JEDNOREDNI SA OBOSTRANIM TROTOARIMA

LEGENDA:

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

- Ulica u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)
- Kolisko-pešačke površine
- Gradevinska linija
- Regulaciona linija

granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN SAOBRAĆAJA, NIVELACIJE I REGULACIJE

R 1:1000 list br.2

Investitor: Opština Bijelo Polje

Obradač: **PROJEKTOVALNO INŽINJERSKO ARHITEKTONSKO IZUMOVANJE I INŽINJERING**

Odgovorni planer: Zorica Stanićević, dipl.ing.arh.

Planeri: Urošević, dipl.ing.grad. Natasa Cirković, dipl.ing.saob.

Disajner: Andreja Andrić, dipl.ing.grad.

Jul 2011.

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE
ODLUKA O DONOŠENJU
DETAJLNOG URBANISTIČKOG PLANA
NASELJA CIGLANE
BR.02-2205 OD 28.07.2011.godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
REFIK BOJADŽIĆ

POSREDOVANJE SAOBRAĆAJA

Br.	Y	X
A1	2397290.00	4706115.41
A2	2397290.00	4706130.14
A3	2397290.00	4706130.14
A4	2397290.00	4706130.14
A5	2397290.00	4706130.14
A6	2397290.00	4706130.14
A7	2397290.00	4706130.14
A8	2397290.00	4706130.14
A9	2397290.00	4706130.14
A10	2397290.00	4706130.14
A11	2397290.00	4706130.14
A12	2397290.00	4706130.14
A13	2397290.00	4706130.14
A14	2397290.00	4706130.14
A15	2397290.00	4706130.14
A16	2397290.00	4706130.14
A17	2397290.00	4706130.14
A18	2397290.00	4706130.14
A19	2397290.00	4706130.14
A20	2397290.00	4706130.14
A21	2397290.00	4706130.14
A22	2397290.00	4706130.14
A23	2397290.00	4706130.14
A24	2397290.00	4706130.14
A25	2397290.00	4706130.14
A26	2397290.00	4706130.14
A27	2397290.00	4706130.14
A28	2397290.00	4706130.14
A29	2397290.00	4706130.14
A30	2397290.00	4706130.14
A31	2397290.00	4706130.14
A32	2397290.00	4706130.14
A33	2397290.00	4706130.14
A34	2397290.00	4706130.14
A35	2397290.00	4706130.14
A36	2397290.00	4706130.14
A37	2397290.00	4706130.14
A38	2397290.00	4706130.14
A39	2397290.00	4706130.14
A40	2397290.00	4706130.14
A41	2397290.00	4706130.14
A42	2397290.00	4706130.14
A43	2397290.00	4706130.14
A44	2397290.00	4706130.14
A45	2397290.00	4706130.14
A46	2397290.00	4706130.14
A47	2397290.00	4706130.14
A48	2397290.00	4706130.14
A49	2397290.00	4706130.14
A50	2397290.00	4706130.14
A51	2397290.00	4706130.14
A52	2397290.00	4706130.14
A53	2397290.00	4706130.14
A54	2397290.00	4706130.14
A55	2397290.00	4706130.14
A56	2397290.00	4706130.14
A57	2397290.00	4706130.14
A58	2397290.00	4706130.14
A59	2397290.00	4706130.14
A60	2397290.00	4706130.14
A61	2397290.00	4706130.14
A62	2397290.00	4706130.14
A63	2397290.00	4706130.14
A64	2397290.00	4706130.14
A65	2397290.00	4706130.14
A66	2397290.00	4706130.14
A67	2397290.00	4706130.14
A68	2397290.00	4706130.14
A69	2397290.00	4706130.14
A70	2397290.00	4706130.14
A71	2397290.00	4706130.14
A72	2397290.00	4706130.14
A73	2397290.00	4706130.14
A74	2397290.00	4706130.14
A75	2397290.00	4706130.14
A76	2397290.00	4706130.14
A77	2397290.00	4706130.14
A78	2397290.00	4706130.14
A79	2397290.00	4706130.14
A80	2397290.00	4706130.14
A81	2397290.00	4706130.14
A82	2397290.00	4706130.14
A83	2397290.00	4706130.14
A84	2397290.00	4706130.14
A85	2397290.00	4706130.14
A86	2397290.00	4706130.14
A87	2397290.00	4706130.14
A88	2397290.00	4706130.14
A89	2397290.00	4706130.14
A90	2397290.00	4706130.14
A91	2397290.00	4706130.14
A92	2397290.00	4706130.14
A93	2397290.00	4706130.14
A94	2397290.00	4706130.14
A95	2397290.00	4706130.14
A96	2397290.00	4706130.14
A97	2397290.00	4706130.14
A98	2397290.00	4706130.14
A99	2397290.00	4706130.14
A100	2397290.00	4706130.14

POSREDOVANJE SAOBRAĆAJA

Br.	Y	X
A1	2397246.71	4706244.27
A2	2397250.00	4706140.46
A3	2397250.00	4706130.42
A4	2397250.00	4706130.42
A5	2397250.00	4706130.42
A6	2397250.00	4706130.42
A7	2397250.00	4706130.42
A8	2397250.00	4706130.42
A9	2397250.00	4706130.42
A10	2397250.00	4706130.42
A11	2397250.00	4706130.42
A12	2397250.00	4706130.42
A13	2397250.00	4706130.42
A14	2397250.00	4706130.42
A15	2397250.00	4706130.42
A16	2397250.00	4706130.42
A17	2397250.00	4706130.42
A18	2397250.00	4706130.42
A19	2397250.00	4706130.42
A20	2397250.00	4706130.42
A21	2397250.00	4706130.42
A22	2397250.00	4706130.42
A23	2397250.00	4706130.42
A24	2397250.00	4706130.42
A25	2397250.00	4706130.42
A26	2397250.00	4706130.42
A27	2397250.00	4706130.42
A28	2397250.00	4706130.42
A29	2397250.00	4706130.42
A30	2397250.00	4706130.42
A31	2397250.00	4706130.42
A32	2397250.00	4706130.42
A33	2397250.00	4706130.42
A34	2397250.00	4706130.42
A35	2397250.00	4706130.42
A36	2397250.00	4706130.42
A37	2397250.00	4706130.42
A38	2397250.00	4706130.42
A39	2397250.00	4706130.42
A40	2397250.00	4706130.42
A41	2397250.00	4706130.42
A42	2397250.00	4706130.42
A43	2397250.00	4706130.42
A44	2397250.00	4706130.42
A45	2397250.00	4706130.42
A46	2397250.00	4706130.42
A47	2397250.00	4706130.42
A48	2397250.00	4706130.42
A49	2397250.00	4706130.42
A50	2397250.00	4706130.42
A51	2397250.00	4706130.42
A52	2397250.00	4706130.42
A53	2397250.00	4706130.42
A54	2397250.00	4706130.42
A55	2397250.00	4706130.42
A56	2397250.00	4706130.42
A57	2397250.00	4706130.42
A58	2397250.00	4706130.42
A59	2397250.00	4706130.42
A60	2397250.00	4706130.42
A61	2397250.00	4706130.42
A62	2397250.00	4706130.42
A63	2397250.00	4706130.42
A64	2397250.00	4706130.42
A65	2397250.00	4706130.42
A66	2397250.00	4706130.42
A67	2397250.00	4706130.42
A68	2397250.00	4706130.42
A69	2397250.00	4706130.42
A70	2397250.00	4706130.42
A71	2397250.00	4706130.42
A72	2397250.00	4706130.42
A73	2397250.00	4706130.42
A74	2397250.00	4706130.42
A75	2397250.00	4706130.42
A76	2397250.00	4706130.42
A77	2397250.00	4706130.42
A78	2397250.00	4706130.42
A79	2397250.00	4706130.42
A80	2397250.00	4706130.42
A81	2397250.00	4706130.42
A82	2397250.00	4706130.42
A83	2397250.00	4706130.42
A84	2397250.00	4706130.42
A85	2397250.00	4706130.42
A86	2397250.00	4706130.42
A87	2397250.00	4706130.42
A88	2397250.00	4706130.42
A89	2397250.00	4706130.42
A90	2397250.00	4706130.42
A91	2397250.00	4706130.42
A92	2397250.00	4706130.42
A93	2397250.00	4706130.42
A94	2397250.00	4706130.42
A95	2397250.00	4706130.42
A96	2397250.00	4706130.42
A97	2397250.00	4706130.42
A98	2397250.00	4706130.42
A99	2397250.00	4706130.42
A100	2397250.00	4706130.42





1988/2

1980

1987

1837

1802

1804

792/5

824/1

824/2

823

824/3

824/4

824/5

824/6

824/7

824/8

824/9

824/10

824/11

824/12

824/13

824/14

824/15

824/16

824/17

824/18

824/19

824/20

824/21

824/22

824/23

824/24

824/25

824/26

824/27

824/28

824/29

824/30

824/31

824/32

824/33

824/34

824/35

824/36

824/37

824/38

824/39

824/40

824/41

824/42

824/43

824/44

824/45

824/46

824/47

824/48

824/49

824/50

824/51

824/52

824/53

824/54

824/55

824/56

824/57

824/58

824/59

824/60

824/61

824/62

824/63

824/64

824/65

824/66

824/67

824/68

824/69

824/70

824/71

824/72

824/73

824/74

824/75

824/76

824/77

824/78

824/79

824/80

824/81

824/82

824/83

824/84

824/85

824/86

824/87

824/88

824/89

824/90

824/91

824/92

824/93

824/94

824/95


824/96

824/97


824/98

824/99

824/100



KOORDINATE	
PROJEKCIJA	PROJEKCIJSKI KOEFICIJENT
X	1000000
Y	5690818
Z	161
U	0
V	0
W	0
X	1000000
Y	5690818
Z	161
U	0
V	0
W	0



- LEGENDA:**
- DRUMSKI SAOBRAĆAJ
 - Ulica u naselju (kolovoz, trotoari i parkinz)
 - Kolsko-pešakre površine
 - Gradivniska linija
 - Regulaciona linija

